

## **UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA U VOZILU KAO RASTU I PROBLEM BEZBJEDNOSTI SAOBRA AJA**

**Doc.dr. Tihomir uri , email: [mrdjtiho@teol.net](mailto:mrdjtiho@teol.net)**

Saobra ajni fakultet u Doboju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

**Dalibor Božuri , email: [dalibor.bozuric@gmail.com](mailto:dalibor.bozuric@gmail.com)**

AŠ "Klindi " Sisak, Republika Hrvatska

**Silven Mami BA, email: [silven.mamic@gmail.com](mailto:silven.mamic@gmail.com)**

**Nenad Martinjak BA, email: [martinjak.nenad@gmail.com](mailto:martinjak.nenad@gmail.com)**

HAK Zagreb, Republika Hrvatska

**Sažetak:** Ometanje u saobra aju je još jedan rizik i postaje sve ve i problem u svijetu. Dosadašnja istraživanja u oblasti bezbjednosti saobra aja ukazuju da je oko 25% od svih saobra ajnih nezgoda povezano sa ometanjem voza a odnosno odvra anjem pažnje za vrijeme vožnje. Naime, mobilni telefoni se danas u velikoj mjeri koriste u motornom vozilu, a uzimaju i u obzir mobilne operatore koji sve više proizvode odnosno pružaju nove usluge voza ima koje su za njih korisne (korištenje interneta, primanje i slanje e-mail poruka, gledanje filmova, itd.), ukupno vrijeme i izloženost riziku upotrebe mobilnog telefona za vrijeme vožnje sve više raste. Uzimaju i u obzir da je upotreba mobilnog telefona za vrijeme vožnje isto toliko opasna kao i upravljanje vozilom pod uticajem alkohola, u proteklih nekoliko godina, uticaj mobilne tehnologije na bezbjednost saobra aja je postao predmet odnosno cilj mnogobrojnih istraživanja.

**Klju ne rije i:** mobilni telefon, saobra ajne nezgode, bezbjednost saobra aja

## **USE OF MOBILE PHONE IN THE CAR AS A RISING ROAD SAFETY PROBLEM**

**Abstract:** Obstruction of traffic is another risk and is becoming an increasing problem in the world. Previous studies in the field of traffic safety indicate that about 25% of all traffic accidents related to driver distraction or distraction while driving. In fact, mobile phones are now extensively used in a motor vehicle, and taking into account mobile operators increasingly offer new products or services to drivers that are useful for them (using the Internet, send and receive e-mail messages, watching movies, etc. .), the total time and the risk of using mobile phones while driving is increasing. Taking into account that the use of mobile phones while driving just as much dangerous as driving under the influence of alcohol, over the past few years, the impact of mobile technology on traffic safety has become the subject of numerous studies that aim.

**Keywords:** mobile phone, traffic accident, traffic safety

### **1. UVOD**

Indentifikovani su brojni faktori koji uti u na mogu nost nastanka nezgoda u drumskom saobra aju, a ograni avanje izloženosti tih faktora rizika je klju no da bi se dovelo do smanjenja povreda u drumskom saobra aju. Na primjer, tu je sada veliki broj nau nih istraživanja koja pokazuju da pove an rizik od saobra ajnih smrtnih slu ajeva i povreda ima posljedica prekora enja brzine, alkohol u vožnji, nekorištenja sigurnosnog pojasa, sjedalice za dijelu ili moto kacige. Tokom proteklih nekoliko decenija, razvoji programa širom svijeta pomogli su pružiti solidne osnove bazirane na dokazima, na osnovu kojih politi ari mogu donijeti rješenja za poboljšanje sigurnosti na putevima u svojim zemljama.

U osnovi, ve ina ovih istraživanja je usmjerena na rizik koji nastaje kao posljedica upotrebe mobilnog telefona za vrijeme vožnje. Ono što je zna ajno jeste da ova istraživanja otkrivaju da upotreba mobilnog telefona za vrijeme vožnje ima za posljedicu nesigurni oblik vožnje. Uzimaju i u obzir navedeno, može se zaklju iti da je aktivnost „upotreba mobilnog telefona“ za vrijeme vožnje prepoznata kao faktor koji doprinosi nastanku saobra ajne nezgode, te je u tom slu aju ve ina zemalja zabranila korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Bosna i Hercegovina je tako e jedna od zemalja koja je zabranila upotrebu mobilnih telefona u saobra aju.

## 2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

### 2.1. Predmet istraživanja

Ometanje voza a je važan faktor pove anja rizika od povreda u drumskom saobra aju. Postoje razli ite vrste ometanja voza a, obi no podijeljene na one u kojima su izvori ometanja u vozilu, kao što je radio, mobilni telefoni i sli no, i oni van vozila, gledanje bilborda ili posmatranje ljudi pored puta itd. Ovaj rad se fokusira na korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje, kao odgovor na zabrinutost me u kreatorima zakona da ovaj potencijalni rizik za bezbjednosti na putevima ubrzano raste kao rezultat eksponencijalnog rasta korištenja mobilnih telefona uopšteno u društву.

### 2.2. Ciljevi istraživanja

- Utvrditi da li eš e muški ili ženski voza i koriste mobilni telefon prilikom u eš a u saobra aju;
- Utvrditi da li starosna dob voza a uti e na svijest o korištenju mobilnog telefona prilikom upravljanja vozilom;
- Utvrditi koliko voza i smatraju da je opasno korištenje mobilnog telefona dok upravljaju vozilom;
- Utvrditi posledice upotrebe mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom;
- Utvrditi koliko esto voza i putni kih automobila koriste mobilne telefone ili handsfree ure aje;
- Utvrditi obim upotrebe mobilnih telefona u urbanim i ruralnim dijelovima opštine;
- Utvrditi da li bi postoje e preventivne mjere za regulisanje upotrebe mobilnog telefona prilikom u eš a u saobra aju trebale biti rigoroznije.

Ovaj rad ima za cilj podizanje svijesti o rizicima vožnje povezanih sa upotrebom mobilnih telefona, kao i da predstavi protumjere koje se koriste širom svijeta u borbi protiv ovog sve ve eg problema.

### 2.3. Prostor istraživanja

Istraživanje je izvršeno na podru ju opštine Šamac. Opština Šamac je sjeveroisto na opština Republike Srpske i centralna je opština u Posavini. Oko Šamca se nalaze opštine: Vukosavlje, Pelagi evo, Donji Žabar, Modri a, Domaljevac-Šamac, Grada ac, a na njenom sjeveru su rijeka Sava i Republika Hrvatska. Kroz opštinu proti u rijeke Sava i Bosna, a na prostoru opštine se nalazi uš e Bosne u Savu. Udaljen je oko 10 km magistralnim putem od autoputa Beograd-Zagreb. Povoljan geografski položaj pruža mogu nost razvoja tranzitnog turizma. Na rijeci Savi izgra en je robno-transportni centar „Luka“ sa pristaništem, sa vorištim kopneno-rijeh vidova transporta, i to: drumski-željeznički-rijeka, drumski-rijeka, željeznički-rijeka.

## **2.4. Vrijeme istraživanja**

Vremenski period istraživanja obuhvatio je period od 5 godina, odnosno obuhvatio je vremenski period od 2009. do 2013. godine.

## **2.5. Metode istraživanja**

Metod je postupak kojim se definiše postavljeni cilj. Postoje različite vrste metoda koje se koriste u bezbjednosti saobraćaja. Svaka od tih metoda ima svoje prednosti i mane. Za potrebe ovog rada korišteni su metod ankete i metod komparacije (upoređivanja).

# **3. DEFINISANJE OMETANJA VOZA**

Ometanje voza a uopšteno se smatra da je druga ije od voza evo nepažnje ili loše pažnje. Ometanje u vožnji se događa a kada neka vrsta odvila enja pažnje zainteresuje voza a i voza prebacuje pažnju od zadatka vožnje (npr. zvoni mobilni telefon). Dakle, skretanje pažnje se javlja jer voza obavlja dodatni zadatak i privremeno se fokusira na predmet, dogadjaj ili osobu koji se ne odnose na primarni zadatak vožnje. Nepažnja prilikom vožnje odnosi se na sve pojave ili događaje koji izazivaju da voza manje obrađe pažnju na zadatak vožnje. Neka istraživanja pokazuju da je uticaj na performanse voza a u vožnji koji prijeđu na mobilni telefon sličan onom uticaju prilikom razgovora sa putnicima. Međutim, druga novija istraživanja ukazuju da je ovdje značajna razlika između ove dvije situacije, s većim rizikom od ometanja i uticaja na vožnju prilikom korištenja mobilnog telefona u odnosu na one koji razgovaraju s putnikom. Istraživanja su pokazala da je vrijeme reakcije sporije među vozačima koji prijeđu na mobilni telefon, nego među onima u razgovoru s putnikom. To se dešava tako, jer putnici su svjesni situacije u vožnji za razliku od onih sa kojima prijeđu na telefon, a može i prilagoditi razgovor tokom izazovnih situacija u vožnji, pojave koje se ne pojavljuju u telefonskim razgovorima. Međutim, to ne znači da razgovor s putnikom nema potencijal ometanja voza a. Razna istraživanja pokazala su da je rizik za sudar mladih voza a znatno veći u prisustvu osoba slične dobi kao putnika u vozilu. **Ometanje voza a može biti jedno od etiri tipa<sup>28</sup>:**

- **vizuelno** (nastaje kada nam vidni podražaji u/ili izvan vozila odvrađuju pažnju sa osnovnog zadatka - sigurne vožnje);
- **kognitivno** (nastaje kada se mentalni (kognitivni) zadaci istovremeno izvršavaju, a izvršavanje oba zadatka je esto znatno teže nego ako oni bivaju separativno izvršeni);
- **fizičko** (nastaje kada vozač i moraju premjestiti ruku sa volana da bi pridržali mobilni telefon i istovremeno upravljati vozilom);
- **auditivno** (nastaje kada vozač reaguje na melodiju mobilnog telefona, ili ako uređaj zvoni tako glasno da prikriva druge zvukove, kao što su sirene automobila).

# **4. UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA U VOZILU KAO RASTU I PROBLEM BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA**

## **4.1. Procjena nivoa korištenja mobilnih telefona za vrijeme vožnje**

Brojna istraživanja su pokušala utvrditi koliko vozači koriste mobilne telefone za vrijeme vožnje. Na primjer, u mnogim zemljama s visokim primanjima (npr. u Sjedinjenim Američkim Državama, Novom Zelandu, Australiji i nekim europskim zemljama), 60-70%

<sup>28</sup> [http://www.fvv.um.si/dv2013/zbornik/policjska\\_dejavnost/Obradovic\\_Magusic.pdf](http://www.fvv.um.si/dv2013/zbornik/policjska_dejavnost/Obradovic_Magusic.pdf)


voza a su prijaviti korištenje mobilnog telefona barem ponekad tokom vožnje. Neka istraživanja, tako e pokušavaju da procjene i vremensku dužinu korištenja mobilnih telefona za vrijeme vožnje, jer ne samo upotreba u vožnji nego i dužina upotrebe uti e na rizik, što duža upotreba ve i je rizik. Ve ina podataka je dobijena od samoprijavljenih voza a, metodom posmatranja na terenu ili od policijskih evidencija. Dobijeni su slede i rezultati:

#### **Istraživanja u svijetu:**

- U Sjedinjenim državama, u Washingtonu 11% posmatranih vozila je imalo voza e koji koriste mobilni telefon.
- Istraživanja pomo u ankete u Kanadi otkrila su da 28% voza a u Otavi koristi mobilne telefone u toku vožnje u ruralnim sredinama, ali ta cifra je bila znatno ve a (59%) u urbanim sredinama.
- Izvještaji policije o saobra ajnim nezgodama u jednoj državi u SAD-u pokazuju da se upotreba mobilnih telefona tokom vožnje više nego udvostru ila izme u 2001. i 2005., sa 2,7% na 5,8%.<sup>29</sup>

#### **Istraživanja na podru ju opštine Šamac:**

- Anketom je utvr ena upotreba mobilnih telefona od 26% u ruralnim sredinama, dok je u urbanoj sredini ova cifra bila ve a za 22% (zbog manjih brzina) i iznosi 48%.



**Dijagram 1.** Odnos upotrebe mobilnih metefona u urbanim ruralnim sredinama Šamca i Otave

Iako je jasno da postoji sve više dokaza o korištenju mobilnih telefona za vrijeme vožnje, postoji vrlo malo raspoloživih podataka o rasprostranjenosti upotrebe handsfree ure aja. Dva istraživanja koja pružaju ove vrste podataka prikazana su u nastavku:

#### **Istraživanja u svijetu:**

- U istraživanjima u Holandiji, utvr eno je da se 2% voza a izjasnilo da esto koristi mobilne telefone, u pore enju sa 14% koji su prijavili da se služe pomo u handsfree ure aja za vrijeme vožnje.
- Posmatranje istraživanja u Velikoj Britaniji, Londonu, pokazalo je da 2,8% voza a koriste mobilne telefone, dok je ta cifra bila puno ve a (4,8%) za handsfree ure aje.

Upotreba handsfree ure aja porasla je više nego upotreba mobilnih telefona poslednjih godina.

- Me utim, podaci iz Velike Britanije pokazuju da je stopa korištenja mobilnih telefona i handsfree ure aja izvan grada niža nego u Londonu: u 2009. godini 1,1% voza a automobila, 2,2% voza a kombija i 1% voza a kamiona klasificirani su kao korisnici

<sup>29</sup> World Health Organization, Geneva 2011. Mobile phone use: a growing problem of driver distraction


mobilnih telefona tokom vožnje, dok su odgovarajuće cifre za handsfree ure aje 0,5%, 0,8% i 0,5%, što je znatno manje nego u Londonu.<sup>30</sup>

To može biti odraz nižih brzina u glavnom gradu koje proizilaze iz relativnog zagušenja saobraćaja, što znači da je brzina manja, veća je upotreba mobilnih telefona u saobraćaju.

#### **Istraživanja na području opštine Šamac:**

- Podaci dobijeni anketom ukazuju da je na opštini Šamac znatno veća upotreba mobilnih telefona za vrijeme vožnje nego handsfree ure aje, za 9%

Povećana upotreba mobilnih telefona od handsfree ure aje u Šamcu za razliku od Londona može se pravdati nedovoljnom rasprostranjenosti novih tehnologija u našoj zemlji.



**Dijagram 2. Odnos upotrebe mobilnih telefona i handsfree ure aje Šamca i Londona**

#### **4.2. Procjena nivoa korištenja tekstualnih poruka za vrijeme vožnje**

Postoje ograničene informacije o obimu pisanja tekstualnih poruka za vrijeme vožnje, dijelom i zbog teškoća u posmatranju takvog ponašanja u vozilima.

#### **Istraživanja u svijetu:**

- Istraživanja u Velikoj Britaniji, Londonu otkrila su da je 45% vozača prijavilo pisanje ili pisanje SMS poruka za vrijeme vožnje.
- Istraživanja u Australiji pokazuju da jedan od šest vozača redovno piše SMS poruke za vrijeme vožnje.
- Istraživanje u SAD-u pokazalo je da se 27% Amerikanaca prijavilo da pišu ili poštaju SMS poruke za vrijeme vožnje.

Istraživanja u svijetu pokazuju i da je udio vozača koji piše tekstualne poruke za vrijeme vožnje, kako se naziva i među mlađim ili neiskusnim vozačima:

- Australijska istraživanja (gore navedena) su pokazala da 58% vozača u dobi od 17 do 29 godina redovno piše ili piše tekstualne poruke za vrijeme vožnje.<sup>31</sup>

#### **Istraživanja na području opštine Šamac:**

- Istraživanja pomoći u ankete kod vozača na opštini Šamac otkrila su da je 49% vozača prijavilo pisanje ili pisanje SMS poruka za vrijeme vožnje.

<sup>30</sup> World Health Organization, Geneva 2011. Mobile phone use: a growing problem of driver distraction

<sup>31</sup> World Health Organization, Geneva 2011. Mobile phone use: a growing problem of driver distraction



**Dijagram 3. Odnos itanja i pisanja SMS poruka za vrijeme vožnje u Šamcu, Londonu, Australiji i SAD-u**

#### **4.3. Uticaj mobilnih telefona na ponašanje u vožnji i uklju enost u nezgodama**

Kao što je ranije napomenuto, neki poslovi se smatraju od suštinskog zna aja za sigurnu vožnju, i nazivaju se "primarni zadaci." Ostalo, kao što je korištenje mobilnih telefona sa injavaju „sekundarne zadatke“. Istraživanja pokazuju da je teško za voza e da obavljaju, primarne zadatke neophodne za sigurno upravljanje motornim vozilima kada su uklju eni u sekundarne zadatke. Rezultat je da se njihova u inkovitost vožnje smanjuje na više na ina. Ve ina istraživanja o tome kako ometanje dovodi do pogoršanja ponašanja u vožnji odnosi se na korištenje mobilnih telefona, iako drugi izvori ometanja tako e mogu uticati na to ponašanje. Uticaj mobilnih telefona na ponašanje u vožnji moze se izraziti na dva na ina:

- Uticaj poziva na ponašanje u vožnji
- Uticaj tekstualnih poruka na ponašanje u vožnji

##### **4.3.1. Uticaj poziva na ponašanje u vožnji**

Procjeniti povezanost izme u upotrebe mobilnih telefona i rizika od sudara nije lako. Dio poteško a odnosi se na injenicu da informacije o tome jesu li, ili ne voza i koristili mobilne telefone u vrijeme saobra ajne nezgode rijetko zabilježene. Pored toga, opasnost od pomješanosti može u initi slu ajno zaklju ivanje nemogu im (kao naprimjer ako voza i voze prebrzo, mobilni telefon ne može biti uzrok sudara).

Ipak, istraživanja koja su sprovedena za procjenu rizika od sudara, pokazuju da voza i koji koriste mobilne telefone za vrijeme vožnje imaju ve i rizik od sudara od onih koji to ne ine. Procjenjeni pove ani rizik varira u zavisnosti od istraživanja, a kre e se izme u dva i devet. Sprovedene su i neke kritike koje ispituju pozitivne i negativne aspekte svih istraživanja koje se odnose na ovaj problem i temelje se na procjeni koliko su istraživanja metodologije robusna. Ona ukazuju na to da upotreba mobilnog telefona pove ava rizik od sudara voza a za faktor od etiri, rizik koji je povezan sa upotrebom mobilnih telefona tokom vožnje, kao i korištenja handsfree ure aja. U inci pola i životne dobi na rizik od sudara su nejasni, uprkos istraživanjima koja sugeriju da ti faktori uti u na ponašanje u vožnji.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Farmer, C., Braitman, K., & Lund, A. (2010). Cell phone use while driving and attributable crash risk.



Slika 3. Saobra ajna nezgoda na autoputu

Izvor: [ <http://www.subotica.com/vesti/dan-secanja-na-zrtve-saobracajnih-nesreca> ]

#### 4.3.2. Uticaj tekstualnih poruka na ponašanje u vožnji

Efekti na ponašanje u vožnji prilikom slanja ili primanja SMS poruka su potencijalno vrlo važni. Iako još uvijek postoji nedostatak istraživanja u ovoj oblasti, postoje a istraživanja (uglavnom eksperimentalna) ukazuju na to da tekstualne poruke dovode do povećanja kognitivnih zahtjeva kako bi se pisale tekstualne poruke, fizičkih ometanja kao rezultat držanja telefona, i vizuelnih ometanja koja proizlaze iz pisanja ili čitanje poruka, ovo ima znatan uticaj na vozačke sposobnosti. Na primjer, jedno eksperimentalno istraživanje je pokazalo rezultate među vozačima koji su pisali tekstualne poruke:

- Koliko vremena koje su vozači provedeli sklonjenih očiju sa puta porasla do 400% pri čitanju i pisanju SMS poruka.
- Vozači su napravili 28% više izleta sa puta i 140% više pogrešnih manevrisanja pri slanju i primanju SMS poruka.

Pisanje poruka ili e-maila za vrijeme vožnje udvostručuje vrijeme potrebno za reakciju, otkriva istraživanje saobraćajnog fakulteta Univerziteta Teksas sprovedeno na 42 vozača u dobi od 16 do 42 godine kojima je mjereno vrijeme reagovanja na žuto svjetlo. Prosječno vrijeme potrebno da reaguje na treperenje svjetla na semaforu vozač u koji ne piše SMS poruke je jedna do dvije sekunde.



Slika 4. Pisanje SMS poruka za vrijeme vožnje

Izvor: [ <http://www.visokoin.com> ]

No, vozačima koji za vrijeme vožnje pišu poruke, reakcija je usporena i iznosi tri do četiri sekunde. Vozači koji pišu poruke za vrijeme vožnje imaju gotovo 11 puta veće vjerovatnoću da ne uoči treperenje svjetla, u odnosu na one koji ne koriste mobilne telefone za vrijeme vožnje.<sup>33</sup> Vozači koji šalju poruke pokušavaju da nadoknade ovlašćenje pažnje povećanjem

<sup>33</sup> <http://www.psihologija/zbog-sms-anja-tijekom-vozne-vozac-sporo-uocava-opasnosti-237754>

njihovog bezbjednosnog rastojanja ili smanjenjem brzine, što opet utiče na bezbjednost saobraćaja.

## **5. ŠTA JE ANKETA POKAZALA**

Prema polu u posmatranom uzorku bilo je nešto više muških, odnosno 68% u odnosu na 32% ženskih ispitanika. U strukturi posmatranog uzorka bilo je zastupljeno nešto više ispitanika mlađe životne dobi, tako da od 19-25 godina života ima više od polovine ispitanika posmatranog uzorka (64%). Zastupljenost ispitanika od 26-45 godina bila je 25%, dok je starijih od 45 godina bilo svega 11%, a mlađih od 18 nema. Zato možemo konstatovati da vrlo niska i vrlo visoka dob voza a ne značajno uticati na rezultate. Prema vozu kom dominantna grupa voza a ima voza ko iskustvo do 5 godina (49%).

injenica da 78% ispitanika izjavljuje da koristi jedan, 17% dva, a 5% niti jedan mobilni telefon ukazuje na veliku proširenost ovog komunikacijskog sredstva u voza koji populaciji, pa se može sa sigurnošću konstatovati da su rijetki voza i koji ne posjeduje barem jedan mobilni telefon.

Uopšteni podatak o estini korištenja mobilnog telefona tokom vožnje daju nam odgovori na pitanje „da li koristite mobilni telefona dok upravljete vozilom?“, samo je 1/3 (32%) izjavila da nikada ne koristi mobilni telefon, dok ostali 68% navodi da to niti. Zavisno od načina korištenja to se prvenstveno odnosi na razgovor uz držanje mobilnog telefona, što je zakonom sankcionisano kao prekršaj, jer dovodi do fizičke i kognitivnog ometanja voza a. Razgovor uz korištenje handsfree ure nije za koje se uopšteno smatra da sprečavaju ometanje i zato su u nekim zemljama takvi razgovori dozvoljeni, koristi samo ponekad 12% ispitanika.


Podatak da 32% voza a posmatranog uzorka, odnosno  $\frac{1}{3}$  čita i piše poruke tokom vožnje naročito je zabrinjavajući, jer citanje poruka dovodi do sve tri vrste distrakcija: vizuelne jer je pogled usmjeren na riječi i poruke, fizičke, jer se po pravilu mobilni telefon uključuje i drži u ruci i kognitivne, jer se promišlja sadržaj poruke. Najteži oblik kombinovane vizuelne, fizičke i kognitivne distrakcije događa se pri pisanju poruka za vrijeme vožnje.

Ohrabruju i su podaci o broju voza a koji koriste mobilne telefone za fotografisanje pejzaža ili snimanje video materijala, samo 5% voza a fotografiše odnosno snima video materijal tokom vožnje, dok 95% to ne niti. Fotografisanje i snimanje video materijala nesumnjivo predstavljaju najrizičnije oblike ponašanja, jer oni potpuno isključuju mogućnost upravljanja vozilom. Na kraju je značajan podatak da GPS navigaciju ne koristi 83% voza a našeg uzorka, dok ostalih 17% koristi povremeno, dok ni jedan voza ne koristi esto.

Na pitanje „Da li više koristite mobilni telefon u urbanim ili ruralnim sredinama?“ 44% ispitanika izjasnilo se da više koristi u urbanim, a 24% u ruralnim sredinama, dok 32% ne koristi uopšte u toku vožnje.

26% ispitanika (većinom ženskog pola) izjavili su da su zabrinuti da bi mogli da budu žrtve saobraćajne nezgode zbog nepažnje drugih voza a u vožnji prilikom telefoniranja, 58% nisu zabrinuti dok 16% nisu zabrinuti jer smatraju da ne postoji opasnost od sudara uslijed telefoniranja tokom vožnje. Uprkos tome što 74% ispitanika nije zabrinuto da bi mogli da budu žrtve saobraćajne nezgode ili smatra da ne postoji opasnost od sudara uslijed telefoniranja tokom vožnje njih, a 98% smatra da je korištenje mobilnih telefona tokom vožnje opasno, a samo 2% da nije. Zbrajanjem odgovora dobili smo izloženosti riziku, voza a

(ispitanika) zbog naročne vizuelne, fizičke i kognitivne distrakcije. Ta izloženost voza riziku predstavljena je na dijagramu 32.



**Dijagram 4.** Izloženost riziku zbog izrazite vizuelne, fizičke i kognitivne distrakcije

Opisanim na inom dobili smo dijagram koji nam pokazuje da za 32,75% ispitanika nema rizika jer se ne izlaže niti jednom vidu ometanja tokom vožnje zbog korištenja mobilnog telefona. Srednji rizik ispoljava 25,63% najčešće zato što povremeno koristi mobilni telefon za razmjenu podataka ili pozive tokom vožnje. U kategoriju velikog rizika svrstavaju se pojedinci koji esto obavljaju dvije i više ovih rizičnih radnji. Takvih pojedinaca je prema našim podacima 41,63%.

## ZAKLJUČAK NA RAZMATRANJA I PRIJEDLOG MJERA

Ometanje u vožnji je ozbiljan i rastući problem bezbjednosti saobraćaja. Sve više i više ljudi posjeduje mobilne telefone, i brzo uvođeni novi komunikacijski sistemi "u vozilu", ovaj problem će u initiji još već imati u narednim godinama na globalnom nivou, jer se tehnologija brzo razvija. Dokazi jasno ukazuju da je ometanje voza važno pitanje bezbjednosti na putevima. U isto vrijeme, kvaliteta i količina postojećih dokaza je nedovoljna da se povjeri koliko ometanje utiče na vožnju, i među brojnim smetnjama, koje predstavljaju najveću opasnost, i pod kojim uslovima. Iako problem ometanja u vožnji može imati mnogo uzroka, unutrašnje ili vanjske prirode u odnosu na vozilo, ovaj diplomski rad bio je usmjerjen na rizik povezan s upotrebljom mobilnih telefona za vrijeme vožnje. To je ukratko ono što se zna o intervencijama, i pokuša da se skrene pažnja na neke preliminarne preporuke. Korištenje mobilnih telefona u vozilu zahtijeva više interakcije od drugih izvora ometanja, poput ispijanja kave ili jedenja sendviča. Prilikom korištenja telefona od strane vozača, vozač je više vezan samom tehnologijom, kada zvoni telefon vozač će automatski reagovati, bez obzira na saobraćaj ili uslove vožnje u tom trenutku. Upotreba mobilnih telefona prilikom vožnje pokazala je da ima niz štetnih uticaja na ponašanje u vožnji. To je zato što vozači nisu samo fizikalno ometeni istovremenim držanjem telefona i vožnjom, nego su takođe i kognitivno ometeni, dijele svoju pažnju između razgovora u kojemu su uključeni i poslovi koji se odnose na vožnju. Takođe u vrijeme pisanja ovog diplomskog rada nije pronađen nijedan uvjerljiv dokaz koji pokazuje da je upotreba handsfree ure sigurnija od upotrebe mobilnih telefona u ruci, zbog kognitivnog ometanja koje je prisutno kod obe vrste ure. Istraživanja pokazuju da korištenje mobilnih telefona, bez obzira na to da li ručno ili handsfree za vrijeme vožnje dovodi do povećane stopu sudara u poređenju kada vozač i ne koriste mobilni telefon. Ono što je jasno je da se relativni uticaj na sposobnost vožnje prilikom ometanja može razlikovati u zavisnosti od tipa telefona, uzrasta, pola ili na inačica vožnje, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje apsolutno povećava verovatnoću u sudaru za sve vozače.

Znatan broj istraživanja ukazuje na to da pisanje tekstualnih poruka takođe dovodi do znatnih fizičkih i psihičkih ometanja, i smanjuju se vozne performance. Mladi vozači često koriste mobilni telefon za vrijeme vožnje i izgleda da su pod posebnim rizikom od efekata ometanja koja proizilaze iz ove upotrebe. Tekstualne poruke imaju posebno štetan uticaj na ponašanje u vožnji, i to je problem koji će se vjerojatno povećati u budućnosti, s obzirom da je to obično jeftiniji oblik komunikacije nego razgovor na telefon.

Postoji veliki broj izazova za uspješno rješavanje korištenja mobilnih telefona tokom vožnje. Prvo, potrebno je uložiti više truda da se poboljša sistemsko prikupljanje podataka o korištenju mobilnih telefona u saobraćajnim nezgodama, da bi se procjenio obim problema u pojedinim zemljama i da se više razumije o raspodjeli problema, na primjer, koje su grupe vozača a najviše pogresne, u kojim geografskim područjima, u kojem vremenskom periodu. Ovi podaci će omogućiti da se mjere prevencije efikasno odrade. Osim toga, iako raspoloživi dokazi ukazuju na to da korištenje mobilnih telefona negativno utiče na niz performansi vožnje, potrebno je više istraživanja da se bolje razumiju uticaji različitih oblika korištenja mobilnih telefona, na primjer, razgovor, slanje ili primanje tekstualnih poruka, na ponašanje u vožnji i rizika od nezgoda u stvarnom životu. Tako će se treba rasvijetliti ukupan doprinos ometanja prilikom upotrebe mobilnih telefona na nastanak sudara u drumskom saobraćaju u odnosu na druge faktore rizika.

Brojne zemlje poduzele su mjere za donošenje zakona o korištenju mobilnih telefona u saobraćaju, kao i širok spektar zakona. Bez obzira treba li uvesti zakone koji zabranjuju upotrebu (i na in-korištenja) mobilnih telefona, i koliko treba da ih primjenjuje, efikasnost ovih zakona dijelom će zavisiti i od sposobnosti da izvršenje bude neprekidno. Ipak, podaci koji postoje ukazuju na to da je veoma teško otkriti i održati izvršenje zakona u vezi mobilnih telefona, dijelom i zbog teškoće otkrivanja ovog ponašanja. Veoma su važne i kampanje podizanja svijesti najšire javnosti u borbi protiv korištenja mobilnih telefona, da se poveća razumijevanje javnosti o opasnostima vožnje prilikom ometanja i potakne sigurna vožnja. Iako je fokus ovog rada prije svega na ometanje nastalo upotrebom mobilnog telefona, tehnološki sistemi unutar vozila se takođe mogu koristiti za zaštitu od ometanja. Postoje nekoliko novih tehnologija koje mogu smanjiti povrede u drumskom saobraćaju nastale ometanjem vozača. Na primjer, upozoravajuće funkcije koje upozoravaju vozača na iznenadne izlazke iz saobraćajne trake, ili tehnologije koje koriste senzore u vozilu da procijenu obim posla vozača i preusmjere mobilne telefonske pozive.

Ipak, imati mobilni telefon u vozilu ima i dobrih strana jer stvara sigurnost da se u slučaju potrebe može pozvati pomoći. Međutim, vozači ih u toku vožnje ne treba koristiti, nego, ukoliko već mora, treba da se zaustavi pored kolovoza i da obavi razgovor.

## LITERATURA

- [1] World Health Organization, Geneva 2011. Mobile phone use: a growing problem of driver distraction
- [2] Lipovac, K., 2008. - Bezbednost saobraćaja, Javno preduzeće Službeni list SRJ Beograd
- [3] Zakon o Bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/12
- [4] Zakon o Osnovama Bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, „Službeni glasnik BiH“, br. 6/06

- [5] Zakon o Osnovama Bezbjednosti Saobra aja na putevima u Srbiji, „Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011
- [6] Interni godišnji izvještaj MUP-a Republike Srpske o stanju bezbjednosti saobra aja na putevima Republike Srpske za period 2009. - 2013. godine.
- [7] Podaci iz Policijske stanice za Bezbjednost saobra aja Šamac za period od 01.01.2009. do 31.12.2013. godine
- [8] Farmer, C., Braitman, K., & Lund, A. (2010). Cell phone use while driving and attributable crash risk.
- [9] Violanti, J.M., Marshall, J.R., Cellular phones and traffic accidents: An epidemiological approach, 1999, Accident Analysis and Prevention.
- [10] U. S Department of Transportation. (2010). Statistics and Facts about Distracted Driving.
- [11] Rothe, P., Beyond Traffic Safety, Transaction Publishers, New Brunswick and London, 1994.
- [12] Internet adrese:  
[http://www.fvv.um.si/dv2013/zbornik/policijska\\_dejavnost/Obradovic\\_Magusic.pdf](http://www.fvv.um.si/dv2013/zbornik/policijska_dejavnost/Obradovic_Magusic.pdf)  
<http://blog.telekom.rs/internet/drustvene-mreze/kada-vozis-parkiraj-telefon-od-ideje-do-viralne-kampanje/>  
[http://www.ams-rs.com/images/pdf/zakoni/Strategije\\_bezbj.\\_saob.\\_na\\_putevima\\_RS.pdf](http://www.ams-rs.com/images/pdf/zakoni/Strategije_bezbj._saob._na_putevima_RS.pdf)  
<http://www.abs.gov.rs/kampanje.html>  
[http://www.mup.vladars.net/statistike\\_pdf/lat/2802042256377985.pdf](http://www.mup.vladars.net/statistike_pdf/lat/2802042256377985.pdf)